

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITE YA 12**

**LOETSE 2021**

**SESOTHO PUO YA LAPENG PAMPIRI YA 3**

**MATSHWAO: 100**

**NAKO: Dihora tsa 3**

---

Pampiri ena e na le maqephe a 5.

---

**DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLOBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO tse PEDI, e leng:  
KAROLO YA A: Moqoqo (50)  
KAROLO YA B: Ditema tsa Kgokahano tse 2 (2 x 25) (50)
2. Araba potso e le NNGWE KAROLONG ya A, le dipotso TSE PEDI KAROLONG ya B.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala potso e NNGWE le e NNGWE leqepheng le LETJHA.
5. Etsa moralo wa tema e nngwe le e nngwe (ka ho etsa mmapa wa monahano/daekeramo/tjhate e bontshang tatelano ya mehopolo kapa lenane la dintlha tseo o tlang ho ngola ka tsona). Ha o qetile, bala tema hape ho hlaola diphoso. Meralo e hlahiswe QALONG ya tema ka nngwe.
6. Meralo yohle e totobatswe ka tshwanelo hore ke meralo.
7. O eletswa ho sebedisa nako ka mokgwa ona:  
Metsotso e 100 ho araba KAROLO ya A.  
Metsotso e 80 ho araba tema ka nngwe (2 x 40) KAROLONG ya B.
8. Nomora dikarabo tsa hao jwalo feela ka ha di nomorilwe dipotsong.
9. Sehlooho se se ke sa balellwa e le karolo ya palo ya mantswe.
10. Ngola ka mongolo o makgethe mme o balehang.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho kapa setshwantsho SE LE SENG ebe o ngola moqoqo wa bolelele ba mantswe a 400–450 (dikahare feela). Ebang o kgetha setshwantsho ngola o itshetlehile ka mohopolo o qholotswang ke setshwantsho maikutlong a hao mme o iqapele sehlooho sa hao. Se lebale ho etsa moralo le ho hlaola diphoso.

- 1.1 Bokamoso bo qala ka toro. [50]
- 1.2 Re tsohile letsatsi le futhumetse le bontsha kgotso la dikela ho le hobe. [50]
- 1.3 Lerato ha le na moedi. [50]
- 1.4 Moahisane wa ka ke motswalle wa sebele empa ka lehlakoreng le leng ke sera sa ka. Sekaseka sehlooho sena, mme o qoqe ka mahlakore a mabedi a taba ena. [50]
- 1.5 Na ho ithuta ka marangrang a thekenoloji ho molemo ho feta ho ya diphaposing tsa borutelo? Kgetha lehlakore, o hlakise nthakemo ya hao. [50]
- 1.6 Ditshwantsho tse latelang di ka qholotsa mehopolo e itseng maikutlong a hao.

Kgetha SE LE SENG, mme o ngole moqoqo ka mohopolo wa sehlooho o qholotswang ke setshwantsho. Ngola nomoro ya potso eo o e kgethang, mme o iqapele sehlooho sa hao. [50]


1.6.1



[Setshwantsho se qotsitse ho *Jet Club* Loetse 2018.]


[50]

1.6.2



[Setshwantsho se qotsitse ho *Jet Club* Loetse 2018.] [50]

1.6.3



[Setshwantsho se qotsitse ho *True Love* Hlakola 2021.] [50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO****POTSO YA 2**

Kgetha ditema tse PEDI mme o ngole tema ya bolelele ba mantswe a 180–200 (dikahare feela) temeng ka nngwe. Hopola ho etsa moralo, o boele o lekole ditema tsa hao botjha ho hlaola diphoso.

**2.1 LENGOLO LA SETLWAEDI**

Ngolla motswalao lengolo moo o mo kopang ho tla etsa puo moketeng wa ngwaneno wa letsatsi la hae la tswalo. [25]

**2.2 PUISANO**

Nkgono wa hao o dutse nako e telele sepetlele a kula. Ngola Puisano eo ho yona o lekang ho mo kgothatsa hore o tla fola. [25]

**2.3 ATIKELE E YANG KORANTENG**

Ngola atikele e yang koranteng ya motse o seholla ditsela tsa motse wa heno tse seng maamong a matle. O hlahise dikeletso tse ka latelwang ho di lokisa. [25]

**2.4 LENGOLO LA SEMMUSO**

Ralebenkele wa motse wa heno o ile a le phallela ka dithuso ha le ne le tjhetswe ke ntlo. Ngolla Ralebenkele eo lengolo moo o etsang teboho ka dithuso tseo. [25]

**2.5 PUO**

O modulasetulo wa mokgatlo wa baithuti sekolong seo o ithutang ho sona. Tshetlehela baithutimmoho le wena puo moo o ba lemosang bohlokwa ba ho latela melao ya ho itshireletsa ho lefu la COVID 19. [25]

**2.6 OBITJHUARI / TSA BOPHELO BA MOFU**

Rakgadi wa hao ya neng a rata mmimo haholo o hlokaletse. Lelapa le o kopile hore o le ngolle obitjhuari ya hae. Ngola obitjhuari eo. [25]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B (25 x 2): 50**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100**